

Sepedi

kgato

1B

Yuna o a Makala



Ompha Mukhanu



Ulwazi
Lwethu

Ditlhaka (poeletšo)

e, a, n, b, o, l, i, m, t, s, p, k, r, u

Ditlhaka tše diswa

u, y

Mantšu a poeletšo

dithoye, sethuthuthu

Yuna o a Makala

Sepedi

kgato 1B

ISBN: 978-1-77981-231-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Ompha Mukhanu

Mofetoledi: Phina Ncube

Moswantšhi: Jayde Hendricks

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023

Yuna o a Makala




Ompha Mukhanu

Yuna o na le dithoye.

O a di rata.





Yuna o rata ya go balela. Yona e mo ruta go bala 1, 2, 3 ,4 ,5, 6. Le yona o a e rata.

Yuna o rata ya maletere.

Yona e mo ruta a, e, i, o, u.

Le yona o a e rata.





Yuna o rata thoye ya koi le sethuthuthu.

Yuna o a namela. Brrm, brrm, brrm.

Le yona o a e rata.

Sesi o fa Yuna lepokisana.

Lona le na le selo ka gare.

Le lona o a le rata.





Yuna a bula lepokisana.

Yena a makala go ragoga thoye.

Le yona o a e rata.

Yuna a bula lepokisi gape le gape.





Ulwazi Lwethu

Readers

Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa bohlokwa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo gona!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweeditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

